

UGOVOR O NABAVCI ROBA

Piće - Partija 1

Zaključen između:

Prijestonice Cetinje sa sjedištem u Cetinju, ulica Baja Pivljanina br. 2, PIB: 02005115, broj računa: 530-450-21, naziv banke: NLB Montenegrobanka AD Podgorica, koju zastupa gradonačelnik Aleksandar Bogdanović, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

"STADION" D.O.O. Podgorica sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Ibrahima Dreševića br. 1, PIB: 02077698 broj računa: 550-10654-34, naziv banke: Societe Generale Group, koga zastupa Izvršni direktor Vojin Žugić, (u daljem tekstu: Dobavljač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za šoping postupak javne nabavke za nabavku roba - piće broj: 21-14Š/15 od 09.09.2015.godine;
Izmjene tenderske dokumentacije za šoping postupak javne nabavke za nabavku roba - piće broj: 21-14Š/15 od 11.09.2015.godine;
Ponuda ponuđača "STADION" D.O.O. Podgorica broj 013-404/15-793 od 21.09.2015. godine;
Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 013-404/15-660/11 od 01.10.2015. godine.

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka roba - pića (Partija 1: Obična voda) za potrebe Prijestonice Cetinje, prema Tenderskoj dokumentaciji broj 21-14Š/15 od 09.09.2015. godine, Izmjenama tenderske dokumentacije broj 21-14Š/15 od 11.09.2015.godine i Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 013-404/15-660/11 od 01.10.2015. godine, u svemu prema ponudi Dobavljača br. 013-404/15-793 od 21.09.2015. godine i specifikacijom koje čine sastavni dio ponude.

Član 2.

Ovaj ugovor se smatra Ugovorom sa odloženim dejstvom prava i obaveza.
To znači da do momenta poziva od strane ovlašćenog predstavnika Naručioca za isporuku određene robe u magacin Naručioca, ovaj Ugovor ne proizvodi posljedice ni prema kome, niti ko može po osnovu njega tražiti činjenja i nečinjenja ili se pozivati na njegove odredbe.
U slučaju da se Dobavljač ne odazove pozivu, osim u slučaju opravdanih razloga koji će se posebno cijiniti, ugovor se raskida po automatizmu.
Sve naredne isporuke, u ugovorom predviđenom periodu, biće definisane narudžbenicom Naručioca.
Sva roba obuhvaćena specifikacijom mora biti isporučena u skladu sa kvalitetom garantovanim ponudom za nabavku br. 013-404/15-793 od 21.09.2015. godine.

5-1

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3.

Ukupna vrijednost robe, prema prihvaćenoj ponudi br. 013-404/15-793 od 21.09.2015. godine, bez PDV-a iznosi 726,00 eura (i slovima: sedamstotinadvadesetšest eura), a sa uračunatim PDV-om 863,94 eura (i slovima: osamstotinašezdesettri eura i devedesetčetiri centa).

Član 4.

Ugovorena vrijednost robe podrazumijeva isporuku FCO Naručilac u zgradi Prijestonice Cetinje, ul. Baja Pivljanina br. 2.
U cijenu su uključeni troškovi ambalaže prikladne za drumski prevoz, troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta.

Član 5.

Ugovorne strane su saglasne da će Naručilac isplatiti ugovorenu cijenu u roku od 60 (šezdeset) dana od dana dostavljanja fakture.

Naručilac se obavezuje da sve uplate vrši na žiro računa Dobavljača koji se vodi kod Societe Generale Group br. 550-10654-34.

Član 6.

Dobavljač je obavezan da izda fakturu u skladu sa cijenama preciziranim u ponudi i sa pozivom na broj ovog ugovora.

Ukoliko Dobavljač ne naznači referentni broj ovog ugovora, ili iz bilo kog drugog razloga faktura bude izdata ili ispostavljena na nepropisan način, Naručilac ima pravo da vrati fakturu Dobavljaču. U ovom slučaju, Dobavljač je u obavezi da izda novu fakturu.

Dobavljač je u obavezi da ispostavi fakturu sa dovoljno detalja, raščlanjenu po stavkama.

ROK ISPORUKE

Član 7.

Dobavljač se obavezuje da isporuku vrši sukcesivno u roku od 24 sata od dostavljanja pismene narudžbe od strane Naručioaca.

Naručilac zadržava pravo prigovora na kvalitet isporučene robe u roku od 3 (tri) dana od dana isporuke iste.

571

Naručilac je ovlašćen da pregleda robu nakon prijema i, ukoliko utvrdi bilo kakav nedostatak o tome obavijestiti Dobavljača. Dobavljač se obavezuje da u roku od 24 sata izvrši adekvatnu zamjenu oštećene ili nedostajuće robe.

Dobavljač odgovara za materijalne nedostatke robe koje je ona imala u momentu prodaje bez obzira da li mu je to bilo poznato.

Materijalni nedostaci postoje:

- ako roba nema potrebna svojstva za njenu redovnu upotrebu
- ako roba nema svojstvo ili odlike koje su izričito ili prećutno ugovorene
- ako je Naručiocu isporučena stvar koja nije saobrazna modelu koji je ugovoren tj. određen Specifikacijom.

Dobavljač garantuje Naručiocu da roba nije predmet prava ili pretenzije nekog trećeg lica odnosno garantuje mu zaštitu od evikcije.

SARADNJA UGOVORNIH STRANA

Član 8.

Ugovorne strane određuju svoje predstavnike, koji organizuju i koordiniraju aktivnosti Naručioca i Dobavljača i imaju ovlašćenja da odluče o pitanjima koja nastaju u toku trajanja ovog ugovora.

Predstavnik Naručioca:

U komercijalnim i profesionalnim uslovima:

Ime: Božidar P. Drecun

Predstavnik Dobavljača:

U komercijalnim i profesionalnim uslovima:

Ime: Žarko Vukčević

Ugovorne strane se obavezuju da saraduju sa predstavnicima i zaposlenima druge Ugovorne strane, a koji su određeni shodno stavu 2 ovog člana ugovora.

Ugovorne strane obavještavaju jedna drugu uzajamno i bez odlaganja o svim informacijama, činjenicama ili okolnostima koje sprečavaju ili ometaju izvršenje ugovornih obaveza. Takvi podaci obuhvataju i promjene predstavnika ili njihovih e-mail adresa.

Ugovorne strane su saglasne da razmjenjuju korespodenciju koja se odnosi na izvršenje ovog ugovora preporučenim ili povratnim vredonosnim pošiljkama, faksom ili e-mailom, i u okviru strogo zatvorenih obezbijeđenih sistema za razmjenu podataka.

VIŠA SILA

Član 9.

Ukoliko nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja obaveza iz ovog Ugovora, obaveze ugovornih strana miruju dok više sila traje i nijedna ugovorna strana nema pravo na bilo kakvu naknadu zbog neizvršenja obaveze druge strane po ovom osnovu.

Ugovorna strana pogođena višom silom dužna je odmah, pismenim putem, obavijestiti drugu stranu o nestanku, kao i prestanku više sile. U slučaju trajanja više sile duže od 15 (petnaest) dana, svaka ugovorna strana ima pravo da raskine Ugovor.

Ugovorne strane se ne mogu pozivati na višu silu zbog okolnosti koje su im bile poznate u momentu zaključenja Ugovora i preuzimanju ugovornih obaveza.

UGOVORNA KAZNA

Član 10.

Ukoliko Dobavljač ne isporuči robu u ugovorenom roku, iz razloga za koji je on odgovoran, platiće Naručiocu ugovorenu kaznu, obračunatu na vrijednost robe koja nije isporučena.

Ugovorena kazna se obračunava od prvog dana poslije isteka ugovorenog roka isporuke i iznosi za svaki dan zakašnjenja 2%.

Ukupan iznos ugovorene kazne ne može preći 5% vrijednosti robe na koju se odnosi, u kom slučaju se ugovor raskida po automatizmu, zbog neispunjenja, uz primjenu pravila o naknadi štete.

GARANCIJA

Član 11.

Dobavljač garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki nedostatak ili izvrši zamjenu robe.

Naručilac je dužan da svaki kvalitativni i kvantitativni nedostatak robe pisano prijavi Dobavljaču, na način iz člana 8 ovog Ugovora, odmah po njenom uočavanju.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 12.

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, безусловnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos 5% od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti 3 (tri) dana dužim od ugovorenog roka iz

člana 14 ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Garancija treba biti izdata od poslovne banke koja se nalazi u Crnoj Gori ili strane banke preko korespodentne banke koja se nalazi u Crnoj Gori uz saglasnost Naručioca.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora, vrati Dobavljaču garanciju.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 13.

Nepoštovanje antikorupcijskog pravila iz člana 15 Zakona o javnim nabavkama povlači ništavost ugovora.

RASKID UGOVORA

Član 14.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja ovlašćenih predstavnika.

Ugovor se zaključuje se na određeno vrijeme od 365 dana od dana zaključenja ugovora.

Ugovor može biti raskinut na sledeći način:

- jednostrano, sa trenutnim dejstvom, kada druga strana materijalno prekrši ugovor i ne ispravi ili nije sposobna da ispravi takvo kršenje u roku od 8 (osam) kalendarskih dana od dana prijema pismenog obavještenja o tome, ili
- jednostrano, sa trenutnim dejstvom, ako druga strana bankrotira ili postane insolventna, ili
- jednostrano u slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet pruženih usluga ili način na koje se pružaju, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz ponude Dobavljača
- Dobavljač prenosi svoja ugovorna prava i obaveze, bez pisane dozvole Naručioca,

Stupanjem na snagu prijevremenog raskida ugovora, ugovorne strane zadržavaju sva prava stečena dotadašnjim izvršenjem njegovih odredbi.

Ukoliko je do raskida Ugovora došlo krivicom jedne ugovorne strane, druga strana ima pravo na naknadu stvarne štete po opštim pravilima građanskog prava.

Bi

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 15.

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

PRIMJENA PROPISA

Član 16.

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa Crne Gore.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 17.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

PRIMJERC I UGOVORA

Član 18.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih po 3 (tri) primjerka za Naručioca i Dobavljača.

NARUČILAC
PRIJESTONICA CETINJE
Gradonačelnik
Aleksandar Bogdanović





DOBAVLJAČ
"STADION" D.O.O. Podgorica
Izvršni direktor
Vojin Žugić






